

## **A Si Jesus nagaampo alang sa panaghiusa.**

### **❖ Ang panaghiusa tali kang Jesus ug sa Amahan. Juan 17:1-5.**

- Giunsa si Jesus nga nahimaya? Gibuhat ni Jesus ang kabubut-on sa Amahan pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingon nga mamatay alang kanato. Ingon niana giunsa Niya paghimaya ang Amahan ug gihimaya sa Amahan sa mao ra nga panahon.
- Ang boluntaryo nga paghalad ni Jesus nagahatag kanatog kinabuhing walay kataposan. Ug ang kinabuhing walay kataposan mao nga kita nakaila sa Dios (b. 3).
- Usa ka relasyon sa Dios nagasangpot diha sa panaghiusa sama sa panaghiusa tali kang Jesus ug sa Amahan. Kana nga panaghiusa walay kataposan.

### **❖ Panaghiusa taliwala sa mga tinun-an. Juan 17:6-19.**

- Si Jesus nagpakabana mahitungod sa iyang mga tinun-an, tungod kay mahimong mawala ang ilang pagtoo human sa Iyang pagbiya. Busa, Siya naghangyo sa Amahan sa pag-atiman kanila ug Siya naghangyo sa upat pa ka mga butang:
  - (1) Aron nga sili mausa ingon nga ang Amahan ug Siya usa (b. 11).
  - (2) Aron nga sila magmaya diha Kaniya (b. 13).
  - (3) Aron sila mahilayo sa panulay (b. 15).
  - (4) Aron nga sila mabalaan sa kamatuoran (b. 17).
- Ang resulta: usa ka epektibong pamatuod ug ang Maayong Balita nakatagkatag.

### **❖ Panaghiusa taliwala kanato. Juan 17:20-26.**

- Si Jesus adunay usa ka pinasahi nga tinguha alang kanato. Buot Niya kita nga mahiusa diha sa katuyoan.
  - (1) Nahiusa diha sa katuyoan sama sa Trinidad.
  - (2) Ang panaghiusa modani sa katawhan nga si Jesus maoy atong Manluluwas.
  - (3) Ug kita mahiusa na sa walay kataposan (b. 24).

## **B Panaghiusa karon.**

### **❖ Panaghiusa taliwala sa mga Cristiano. Marcos 9:38-41**

- Matuod ba kini nga hugpulong? “Kon adunay dili modawat sa kamatuoran nga atong nahibal-an, siya ba dili matuod nga Cristiano?” Kita mao ang gitagna nga Salin nga Iglesia, apan kana wala mopahimo kanato nga mao lamang ang bugtong mga Cristiano ibabaw sa Yuta.
- Kinahanglan pangitaon nato ang panaghiusa kauban niadtong nanagtuo sa susamang Manluluwas sama kanato.
  - (1) Ang panaghiusa kinahanglan isukad sa komon nga interes sosyal.
  - (2) Ang panaghiusa kinahanglan dili molawgaw sa atong mga tinohuan.
  - (3) Ang panaghiusa nagasangkap sa kahigayonan sa pagpahat sa mga kamatuoran sa biblia.

### **❖ Panaghiusa diha sa gugma. Juan 13:34-35.**

- Si Jesus naghatag lamang kanato og usa ka sugo: Paghigugma ingon nga si Jesus nahigugma kanato (Juan 13:34).
- Ang kinabuhi ni Jesus maoy usa ka pananglitan sa pagkamatinumanon, gugma ug pagdumili sa kaugalingon alang sa uban. Ang atong mga kinabuhi kinahanglan mahisama Kaniya.
- Kining gugmaha maoy kutay nga nagagama og kahiusa. Kini nga panaghiusa mao ang pinakagamhanang pamatuod sa pagpila sa Dios dinhi sa atong kalibutan.